PROPERTY OF ACKU
احمد شاه (وحدت)
Ahmad Shah (Vahdat)
A. E. F. O.

هفته نامه
جهادهنداره
مراة الجهاد

دوهم کال ۲۳ مه گڼه (پرله پسي ۷۵ مه) گڼه چهارشنبه ۱۳۷۰ هـ ش ددلوي ۳۰ مه ،د۱٤۱۲هـ ق دشعبان المعظم ١٦ مه د ۱۹۹۲ ميلادي کال دفبروري ۱۹ مه

دامنه اختلافات بین قوای رژیم به شهرهرات نیز سرایت کرد

هرات ، میدیا :
نمایندگی میدیا درکویته اطلاع داده است قوای رژیم مستقر در شهر هرات بتاریخ ۱۳ دلو دچار اختلاف شده وبجان هم افتادند .
بقرار گزارش در درگیری که بین ملیشه های غند ضربه وقطعات قوای مسلح رژیم مربوط فرقه هرات بتاریخ مذکور رویداد ، عده از افراد دو طرف کشته و مجروح شده اند .
گزارش حاکیست در نتیجه این درگیری که افراد متخاصم در ان از سلاح های مختلف سبك وسنگین استفاده کردند ، دو موتر نظامی نیز به اتش کشیده شده است .
گفته میشود سلسله این اختلافات ودرگیری ها به سلسله همان اختلافاتیست که در سمت شمال کشور بین قوای رژیم رخ داده و روز تا روز درحال توسعه وگسترش است .

دهند په بهار ایالت کی باغیانو یو کلی له منځه یووړ

نوی ډیلی ، ددلوی ۲۵ مه :
دهند دبهار په ایالت کی بیلتون غوښتونکو باغیانو دیوه کلی په له منځه وړلو سره لږ ترلږه ۳۳ کسان وژلی او تر ۱۵ زیات کوورونه یی له منځه وړی .
دهند دولتی مقاماتو ویلی دی چی دباغیانو یو مسلح گروپ په کلی باندی برید وکړ ، او ددی کلی اوسیدونکی یی له کورونو ځخه وایستل ، اودوسلی په زوږ یی له منځه یوړل .
دډیلی راډیو دړپوټ له مخی ویل شوی چی پولیس ددی مجرمینو په لټه کی دی خو تر اوسه یی څه خاص پرمختگ ندی کړی .

دبهرنیو هیوادو کمونستو گوندونو ته دپیسو دبرابرولو په جرم

دگورباچوف اودسیاسی بیرو دغړیو دمحاکمی امکان

په مخ کي

مونږ به د موسوي دوینو انتقام اخلو

ددعباس موسوي دجنازي په مراسمو کي دزرگونو تنو مظاهره

په۸مخ کي

جنرال رحمت الله « صافي » دجهاد هنداري سره په مرکه کي :

په افغانستان کي داسلامي حکومت دقيام دامنيت دتينگست اودبيا ودانولو لپاره اقدامات ، دقوماندانانو داتحاد - تفاهم او شورا له لاري ترسره کيداي شي

په مخ کي

دالحاج حقاني په نامه دحضرت صاحب صبغت الله مجددي ليك

په ۸ مخ کي

دابوبکرصدیق (رض) په معهد کي دبم چاودنه

یو محصل او یوه میلمه ټپیان شول

په۷مخ کي

هنداو اسرائیل به په راتلونکی څو میاشتو کی سفیران سره تبادله کړی

دیوه یهودی مشر او هندی صدراعظم لیدنه کتنه

په ۸ مخ کي

استاد رباني برخورد خصمانه طبقه حاکم الجزایر را دربرابر مسلمانان محکوم کرد

درصفحه۷

په امریکاکی (۲۰) لکه کسان بی کاره کیږی

واشنگتن ، ددلوی ۲۸مه
دامریکا دسناپه مجلس کی ددفاعی کمیټی مشر سام تن ویلی دی چی دنړیوال ساړه جنگ له ختمیدو وروسته دامریکا ددفاعی ځانگی مربوط (۲۰) لکه کارکونکی بی کاره کیږی .
نوموړی زیاته کړه چی د(۱۹۹۰ څخه تر ۱۹۹٦م) پوری به له ٥ لکو څخه زیات کسان وزگار شی ، اووروسته به تر ۱۹۹۷ پوری ٥ لکه نظامی او ۳ لکه غیر نظامی افراد بی کاره کیږی .
رپوټ وایی دامریکا حکومت ددی اقدام فیصله دشوروی اتحاد تر ټوټه کیدو دمخه کړی وه چی اوس به عملی کیږی.

اعجاز الحق دروسانو دوتلو دکلیزي په مناسبت یوه سیمینار ته په وینا کي

دپاکستان حکومت باید دافغانستان دقضیی دحل لپاره دافغانانو قربانی په نظر کی ونیسی

په۸مخ کي

سرمقاله

استعمار
دځیرو دښمن که دنظریو ؟!

دادی پوره ۲ کاله تیر شول ، چی زموږ له هیواد نه روسی لښکری وتلی دی ، خو داټکل پرخلاف تراوسه پوری زموږ دهیواد له فضا نه دالوتکو اوبمونو درزانه ده ورکه شوی ، زموږ دهیواد له افق نه دباروتو لوگی اوبوی نه دی لری شوی ، زموږ دمومن ولس له جونگړونه دماتم اوویر ساندی لا پورته کیږی اودافغان مومن ولس هغه دردناك داستان لاجریان لری ، چی د۱۳۵۷ کال دثور په اومه پیل شوی ؤ.
که اوسنیو سیمه ایزو جریانونو او زموږ دجهاد پرخلاف روانو دسیسو او مخالفتونو ته نظر واچوو نو داسی ښکاری چی ښایی زموږ پر مظلوم ملت لا داور او وینو په منځ کی مزل نور هم اوږد شی ، داځکه چی اوسنی بین المللی سازشونه که هر څومره ژور او داقتصادی او نظامی پشتوانی په حمایه دی هم

په ۷ مخ کي

بمباردمان وحشیانه طیارات اسرائیل برکمپ های مهاجرین فلسطینی

بیروت ، اژانس رویتر
طیارات اسرائیل صبح روز ۲۷دلو کمپ های مهاجرین فلسطینی را در جنوب شهر لبنان تحت بمباردمان شدید خود گرفتند که درنتیجه ٤ تن کشته و٦تن دیگر مجروح گردیدند .
اژانس های خبری گذارش داده اند که این بمباردمان بعد حمله از صورت گرفت که از جانب فلسطینی ها بریك قرارگاه نظامی ارتش در شمال اسرائیل به وقوع پیوست وطی ان ۳ تن از سربازان ارتش اسرائیل به هلاکت رسیدند .
گذارش می افزاید طیارات جنگی وهلی کاپتر های اسرائیلی درسطح خیل پاین پرواز می کردند واز فاصله نزدیك باراکت برکمپ های مهاجرین فلسطینی حمله ورشدند .
در جمع هلاکت شدگان ۲طفل ویك زن شامل اند ۳منزل مسکونی کاملاً ازبین رفته اند . همچنان یك مرکز سازمان ازادی بخش فلسطین نیز طی این بمباردمان از بین رفته است .

پر لیبیا باندی دامریکا دتیری ویره

لیبیا ددفاع لپاره لازم تیاری نیولی

په ۷ مخ

دروسيي اقتصادي ستونځي له کوم ځایه سرچینه اخلي ؟

په ۳ مخ کي

په برما کی دمسلمانانو بی رحمانه وژنه ۵۵۰ تنه په شهادت ورسیدل

ډاکه ، ددلوی ۲۵ مه :
په برما کی دپوځی واکمنو له خوا دمسلمانانو دبی رحمانه وژنی لړی دوام لری دبرما داراکان له ایالت څخه رارسیدلی رپوټونه وایی چی ددغه هیواد امنیتی پوځونو په بیلا بیلو ځایونو کی ۵۵۰ تنه مسلمانان په شهادت ورسول ، بنگله دیش ته رامهاجر شوی برمایی مسلمانان وایی چی ددغه هیواد امنیتی پوځونو دوحشت بیلگی له دی څخه په ډاگه کیږی چی په ډله ایزه توگه مسلمانان ځوانان په قطار کی دروی او گولی پری چلوی .
بلی خواته دهمدغه زور ظلم له لاسه بنگله دیش ته دمهاجرو په راتگ کی زیاتوالی راغلی ، اودبنگله دیش حکومت ددغه زیاتوالی له امله دمهاجرو لپاره دوه نور کمپونه جوړ کړی دی .
په خبرونو کی ویل شوی دی چی تر اوسه پوری برمایی واکمنانو له شل زرو څخه زیات مسلمانان په زندانونو کی اچولی چی ورته ډول ډول شکنجی ورکول کیږی .
دیو لړ نویو خبرونو له مخی ویل شوی چی دمهاجرینو دبین المللی کمشنری یو ټیم ددلوی په ۲۷ مه بنگله دیش ته راغی ترڅو دبرما څخه دپناه راوړونکو زرگونو مسلمانانو له وضعی څخه ځان خبر کړی .

دمسلمانانو په بيداري ، وحدت او جهاد کي دامت ازادي اوعزت نغښتي دي

الحاج حقاني

جهادهنداره

موسس : الحاج مولانا جلال الدين حقاني
دتاسيس كال : ۱۳٦۹ هـ ش

په افغانستان كي داسلامي حكومت دقيام، دامنيت دټينګښت او دبيا ودانولو لپاره اقدامات ، دقوماندانانو داتحاد - تفاهم او شورا له لاري ترسره كيداي شي

جنرال رحمت الله « صافي » دهيواد دجنوبي جبهاتو دعمومي قوماندان الحاج مولانا جلال الدين حقاني نظامي مشاور دي ، چي څه موده پخوا يي دقوماندانانو دسرتاسري شورا دچارو په ارتباط دهيواد شمالي ولاياتو ته يو سفر درلود ، چي دسفر تر راستنيدو وروسته يي دجهاد هنداري اونيزي سره يوه مفصله مركه كړي چي دادي درنو لوستونكو ته وړاندي كيږي

اداره

پوښتنه : محترم صافی صاحب هیله مند یو دهیواد شمالی ولایتونو ته دخپل اوږده سفر داهدافو او نتایجو په هکله لوستونکو ته معلومات ورکړی؟

بسم الله الرحمن الرحیم

ځواب :مخکښې تردی چی ستاسو سوالونوته ځواب ووایم اجازه راکړی چی په یو شخصی موضوع لنډی خبری وکړم .

یوه وزګار او دټیټ شخصیت خښتن چی هرچاته په خپلو عینکو کی ګوری ځما یوه ملګری ته ویلی ووچی جنرال صافی دافغانستان دملی اسلامی محاذ له خوا په دستوری شکل دحزب اسلامی مولوی خالص په چوکاټ کی دمولوی جلال الدین حقانی سره همکاری کوی .لومړی خو داچی په ملی اسلامی محاذ کی دستور اودستوبازی څه سابقه نلری بله داچی دحقاني صاحب سره دجهاد او داسلامی نظام دراتګ نه پرته نورڅه خاص او پټ هدف نشته چی څوك دستوری دوی ته استخدام شی .

او بیا دټولو نه مهمه خبره داده چی زه به څرنګه دلوبو وسیله ګرزم؟

هر هغه څوك چی استعمالیږی اولکه دویونکی پشان دلوبو وسیله ګرځی او ددوه طاقتونو تر منځه خپل ارزښت اوشخصیب منحله وی هغه په عمومی توګه دخاصی عقیدی نه فاقد او په حقیقت کی سوداګران وی چی زه په هغی کی نه یم .

زما جهاد او مبارزه په ملی اسلامی محاذ کی دعقیدی او ایدیالوژی پر بنا وه دشخصیاتو په اړه ما هیڅکله مشکلات نه درلودل . ما جناب پیر صاحب او دهغوی محترمی کورنی ته متقابله احترام کړیدی او تر هغه ځایه چی ماپوری اړه ولری زه به هغوی ته احترام کوم .

داچی جناب پیر صاحب یو صادق ، مجاهد اومخلص ملګری دلاسه ورکړ داد هغوی کار دی او هم زما همکاری دجناب حقانی سره دعقیدی پر بنا او اصولو صادقانه استواره او په شخصیاتو کی

هغه زما دجهاد دشروع نه ملګری او نژدی اړیکی لرو .

زه چی هر چرته اوسم نه زما عقیده اوایدیالوژی ترتاثیر لاندی راځی او نه دخرڅیدو امکان لری زما دروابطو شروع ، دوام او ختم به ټول صادقانه وی .

دشخصیٔ په نامه کارکول جهادنه بلکه مزدوری ده اوزه مجاهد یم .په هر ترتیب ستاسی دپوښتنی په ځواب کی باید ووایم دمجاهدینو دقوماندانانودوهمی سرتاسری شورا عالی کمسیون کی موفیصله وکړه چی باید دافغانستان مختلفو ولایاتو ته هیأتونه ولاړشی ، جبهات وګوری دقوماندانانو دجهادی صداقت په هکله معلومات لاس ته راوړی ، قوماندانان ددریمی سرتاسری شوری په اجندا خبر او هغوی شوری ته داشتراك په غرض دعوت کړی .

که څه هم ژمی ساړه او په بعضی ځایونو کی مخصوصاً لکه هزاره جات واوری دتصورنه زیاتی وی خو دناخاپی تحولاتو په خاطر دغه کار اجرا شو .

ماهم لازمه ولیدله چی دخپلو څو ملګرو سره دبغلان، قندز ، تخار ، او بدخشان ولایاتو ته سفر وکړم .

پوښتنه : دهیواد په شمالی ولایاتو کی دجهاد او مجاهدینو وضع اوهمدارنګه هلته دمزدوررژیم وضعه څه ډول ارزیابی کوی ؟

ځواب : شمالی ولایات خو پریږدی بلکه په ټول افغانستان کی دعسکری نګاه نه دکابل رژیم ختم دی او په هرځای کی دمحاصری لاندی دی .

دفولادو په قفس کی له زندانی زمری څخه ازاد لیوان ښه وی . په ټول افغانستان کی دکابل رژیم په داخلی خط کی حصار او مجاهدین په خارجی خط کی ازاد دی .

داچی رژیم درشوت په ورکولو شپی تیره وی ترکله ؟

په حقیقت کی رژیم نشته خو داګناه زموږ ده چی پرخپل لاس دقدرت داخستلو دپاره اماده نه یو موږ لاپوه نه یو چی څه وایو ، څه کوو او څه غواړو .

په شمالی ولایاتو کی دکابل رژیم دمجاهدینو په مقابل کی دری قسمه نظامی طاقت تشکیل کړیدی خاد، ګلم جم ، او دولتی عسکر او دټولو په سرکی جمعه اڅك دی چی دشمالی ولایاتو دتنظیمه رئیس اودی ټولو قواوو دعمومی قوماندان حثیت لری .

که څه هم ګلم جم او دخاد سره ضدیت او مخالفت لری او داکار دمجاهدینو په نفع ښکاری خو دمملکت په ضرر دی .

پورتنی طاقتونه دررژیم دکنترول نه وتی دی او هر یوی په خپل سر فعالیت کوی .

پوښتنه : دهیواد په شمالی ولایاتو کی دنژادپالو ډلو ټپلو تر مینځ اړیکی څه ډول وی ؟

ځواب :ماستاسو ددوهم سوال په ځواب کی وویل چی دکابل رژیم دری واړه قوتونه دملك دسلامتی په ضرر دی چی په دی کی زما مطلب داوو چی دغه قوتونه دررژیم نه یاغی دی او دوی نژادی ، لسانی او مذهبی لاس وهنی پیل کړیدی او ددوی ترڅنګ نور فعالیتونه هم ادامه لری چی توضیح او تفصیل یی په اوسنی شرایطو کی لازمه نه

په ۵ مخ كي

شمشير داكلس بر فراز ليبيا

سميع الله تازه

در ليبيا محاكمه دو تن از افراديكه متهم به دست داشتن در انفجار يك طياره مسافر برى پان امريكا بر فراز منطقه لاكربى سكاتلند ميباشند درين هفته اغاز گرديد .

طياره مذكور دو سال قبل در حاليكه روانه امريكا بود در هوا منفجر وتمام تقريبا سه صد سرنشين ان به هلاكت رسيدند ، در ان زمأن امريكا معتقد بود كه مسوول اين امر سازمان ازاديبخش فلسطين ويا دولت اسلامى ايران خواهد بود ولى بعد از دوسال امريكا رسما دو تن از مامورين استخباراتى ليبيا را مسوول اين واقعه اعلام نموده خواستار استرداد انها جهت محاكمه درامريكا گرديد .

دولت انگلستان وفرانسه كه از همپيمانان وهمكاران امريكا درنظم نوين جهانى بحساب مى ايند نيز درين ادعا همبستگى عام خود را باداعيه امريكا اعلام نموده و فرانسه نيز مسووليت انفجار يكى از طيارات خود را كه بر فراز چاد چند سال قبل منفجر گرديده بود بر عهده ليبيا انداخته خواستار اعمال قوه عليه ليبيا گرديد .

امابيبنيم كه اين زور گويى عليه ليبيا از كجا ريشه ميگيرد .

در شرايط قبل ازيكه تازبهاى امريكا ، ليبيا بااستفاده از منابع نفتى درنقاط مختلف جهان به تمويل سازمان ها وجنبشهاى پرداخت كه عليه استعمار غرب و يا در برابر دولت هاى طرفدار غرب به مبارزه برخواسته بودند ، البته هدف عمده ليبيا درين ضمن بيش از همه تقويت جنبشهاى اسلامى درسرتاسر جهان بود اما نفرت فزاينده اين كشور رهبران دولتى ليبيا را واداشت تادرين بخش پارافراتر گذاشته حتى به تجزيه طلبان ايرلندى نيز از مساعدت مالى دريغ نورزند ، وازجهتى نيز بااستفاده از شرايط دو قطبى جهان درگذشته ليبيا توانست .

سلاح فراوان از اتحاد شوروى خريدارى و به نهضت هاى ازادى خواهى توزيع نمايد ، وهم خود بحيث يكى از پايگاه ها جدى مخالفت باغرب وافكار و سياست ومنافع غرب در جهان وبخصوص در جهان عرب ويا درشمال افريقا تبارز نمايند .

ليبيا همچنان تلاش بكار برد تابخاطر مقاومت و پايدارى در مقابل فشار هاى غرب تكنالوژى راز غرب وارد نموده از نگاه توليد سلاح مختلف النوع خود كفا گردد ودرين سلسله تعدادى از محققين ليبيا را درمرحله احساس مى كنند كه اگر شرايط جهان با سقوط و تجزيه اتحاد شوروى تغير نمى يافت طى چند سال اينده بر توليد سلاح بيشرفته تر دست مى يافت اكنون كه ديگر اتحاد شوروى وجود ندارد و ايالات متحده بحيث حاكم بر جهان قضايا را طور دلخواه حل مى كند ، بعد از دو سال خاموشى با استفاده از فرصت جهت وارد ساختن ضربه بر ليبيا مسووليت انفجار طياره پان امريكن رابر عهده انكشور انداخته وخواستار تحويل ان دو نفر ليبيايى گرديده است .

گرچه ليبيا تاحال مسووليت اين حادثه را نپذيرفته ولى نتوانسته است در برابر فشار كه كشور هاى قدرتمند

« درصفحی ۷ »

دروسیي اقتصادي ستونځي له کوم ځایه سرچینه اخلي؟

عبدالوکیل

روسیه دخپل پیدایښت څخه راپدی خوا اوبیا په دی وروستیو کی دهغې تر امپراطوری پوری دنسبتاً پرمختللی زراعتی او غیر نظامی تخنیك دنه درلودلو او تر یوه حده دجغرافیاوی نامناسبو شرایطو له امله صنعتی تولیداتو دکیفیت دټیټ والی او په خاصه توګه دکرهنیزو محصولاتو دکموالی له پرابلم سره لاس په ګریوان وو خود ۱۹۱۷ م کال داکتوبر کمونستی بدلون څخه وروسته دغو حالاتو ځکه لا نور هم دخرابیدو په لور خوځښت پیل کړ چی دیوی خوا له بهر سره دروسی کمونستی امپراطوری اړیکی محدودی شوی اودبلی خوا دکمونستی بدلونونو له امله یی دپرمختلونکی صنعتی او زراعتی بهیر دګړندی پرمختګ مخنیوی وکړ.

اما روسیی دخپل موجودیت په دوران کی دصنعتی تولیداتو په پرتله دکرهنی له وروسته پاتی والی او دلازمو خوراکی موادو دنشتوالی له پلوه ډیره کمزوری وه.

د ۱۹٤٥ کال څخه وروسته دروسی کمونستی امپراطوری صنعتی او زراعتی ربړی ځکه دپخوا په تناسب کمی شوی چی دختیځی اروپا یو شمیر هیوادونه (پولنډ چکوسلواکیا ، هنګری ، بلغاریا ، رومانیا ، اودالمان یوه برخه) یی په مستقیم ډول ترخپل تسلط او استعمار لاندی راوستل اوهم یی دیو تعداد خپلواکو غیر کمونستی خصوصاً وروسته پاتی ساتل شویو هیوادونو سره اقتصادی اړیکی مخ په زیاتیدو شوی خو دروسیی اوسنیو اقتصادی ستونځو په رامنځ ته کیدو کی دطبیعی او حتمی منفی عواملو په نسبت دمصنوعی اوپلان شویومنفی عواملو اثر ډیر دی.

دروسیی کمونستی امپراطوری په منفجریدو سره له روسیی څخه خپلی مستعمری یوه په بله پسی آزادی شوی او دختیځی اروپا له ذکر شویو هیوادونو اوهمدارنګه دروسی کمونستی امپراطوری تر نفوذ لاندی یو شمیر نورو هیوادونو سره (شمالی کریا ، ویتنام ، لاوس ، کمبودیا ، حبشه ، انګولا ، کیوبا ، یمن ، نیکاراګوا ، عراق ، هندوستان ، سوریه ، لیبیا ...) اقتصادی اړیکی وشلیدی اویا داچی دپخوا په تناسب خورا کمزوری شوی پردی برسیره دپخوانی شوروی اتحاد په نوم دروسیی په کمونستی استعماری لومه کی ښکیل ځوارلس جمهوریتونو خپلواکی اعلان کړی اودروسیی سره یی اقتصادی روابط ډیری ټیټی سطحی ته ورسیدل . دنومړو هیوادونو سره دروسیی داقتصادی اړیکو پریکیدلو اویا لړیدلو ناوړه اغیزی تر نورو ټولو دخوراکی موادو په برخه کی ډیری محسوسی شوی داځکه چی دروسیی په کمونستی امپراطوری کی ښکیل شویو هیوادو اقتصادی خصوصاً صنعتی اړخ ته پاملرنه نه وه موجوده او دهغوی څخه یی دنور اقتصادی زیبښاك په پرتله دکرهنی او مالداری په اړوند زیات احتیاج درلود او کله چی دا ډول اړیکو تغیر وموند اویا داچی له منځه ولاړی نو دخوراکی موادو په هکله دروسی ربړی مخ په زیاتیدو شوی لاکن هغه فکتور چی خورا ګړندی اثر یی پر ځای پریښود په روسیه او دروسی کمونستی امپراطوری څخه په آزادو شویو هیوادونو کی دآزاد بازار رامنځ ته کیدل وو . دکمونستی یا غیر آزاد بازار څخه آزاد بازار ته اوښتل ممکن دی او که چیری دهغه لپاره دقیق پلان او مخکینی تیاری وجود ولری اوپه تدریجی ډول سره تر سره شی نو په دی صورت کی کیدای شی چی دزیاتو اقتصادی کړکیچو او ستونځو

په ٦ مخ کی

> ښایي هم دغرب اوهم په روسیه کي دپخواني کمونستي سیستم طرفدارانو ادعا کاني تر یوه حده واقعي جنبه ولري خو اساسي ټکي دادي چي په یوه هیواد قحطي او ناوړه اقتصادي حالت او ستونځي کېداي شي ولسونه پاڅون ته وهڅوي اویا داچي هومره بي سراسیمه کړي چي دهغوي سیاسي شعور اوپر سر اقتداره حکومت پر ضد دله ایز عکس العمل بي کمزوري کړي

دنبوی لمر زرینی وړانګی

٦

ژباړه او لنډیز رحیمزی

کله چی حضرت عمر فاروق (رض) خلافت ته ورسید نو دخالد (رض) یی داسلامی لښکر له عمومی قوماندانی څخه لیری کړ ، اودحضرت ابوعبیده بن جراح دمرستیال په توګه یی وټاکه ، ولی بیا هم ابوعبیده بن جراح (رض) هغه ته دجنګی پلان ګزاری او عملی اقداماتو اختیار ورکړی وو دیرموك په غزا کی دهغه له پلان ګذاری اوتدابیرو څخه کار واخیستل شو ، تر هغه وروسته هم خالد (رض) تقریباً یو نیم کال په همدی حیثیت په جګړه ایزو فعالیتونو کی ونډه اخیسته د «بزنطینیی» دلښکر ترماتی وروسته حضرت عمر (رض) هغه لدی دندی څخه هم ګوښه کړ او اوس نو خالد (رض) یوازی داسلامی لښکر دیوه عام سپاهی په توګه پاتی شو . لویدیز تاریخ لیکونکی او مستشرقین دخالد(رض) له دندی څخه ګوښه کیدل دهغه سره دحضرت عمر (رض) دمخالفت نتیجه بولی او ادعا لری چی ګواکی حضرت عمر (رض) په ځانګړی توګه خالد (رض) ته په ښه سترګه نه کتل او حتی وایی چی یو ځل دواړو ترمنځ څه تاوتریخ والی هم راغلی وو . او له همدی امله وو چی کله حضرت عمر (رض) خلافت ته ورسید نو تر ټولو لومړی یی دهغه دګوښه کیدو امر صادر کړ ، ولی حقیقت دادی چی لویدیز مورخین لومړی یوه فرضی قضیه راوړاندی کوی او بیا وروسته دهغی لپاره دلایل راټولوی . دحضرت عمر فاروق (رض) دژوند له مطالعی څخه داحقیقت په ډاګه کیږی چی هغه داسلامی مملکت دچارو په هکله دخپلی شخصی خوښی او ناخوښی پربنیاد هیڅ کله فیصله ندی کړی بلکه داسلامی خلافت او اسلامی امت دښیګڼی او فلاح لپاره چی داسلامی مبارك دین کومه معیاری کړنلاره برابره کړی ده حضرت عمر (رض) به تل دهغی مطابق تصمیم نیولو .

دحضرت خالد (رض) او حضرت عمر (رض) ترمینځ که کله هم کوم تاوتریخ والی پیدا شوی هم حضرت عمر (رض) هیڅ کله دخپلی شخصی غوښتنی تر تاثیر لاندی نه وو .

هغه دخالد (رض) په جنګی پوهه ، عسکری ښیګڼو او اوصافو تل متعرف وو ، اوله دندی څخه یی تر ګوښه کولو وروسته دهغه ددغه نیکو او صافو ستاینه هم وکړه ، اما ددی سره سره هغه دخالد (رض) دجنګی استراتیژی په ځینو برخو باندی اعتراض هم درلود .

خالد (رض) به کله کله دقهراوغوصی په حال کی یاهم دخپلو جنګی تدابیرو دضرورت له امله داسی اقدامات کول چی دحضرت عمر (رض) له نظره هغه مسلمانانو ته خطرناك هم ثابتیدای شوای او کله کله له خالد(رض) څخه ځینی بی احتیاطی هم کیدی . دمثال په ډول خالد (رض) دمکی دفتحی په ورځ دبنی جذیمه قبیلی څو تنه ووژل ، او دغه کار دحضرت رسول کریم دهدایاتو او کړنلاری څخه مخالف وو ، همدارنګه دمرتدینو سره دجګړی په ترڅ کی خالد(رض) دبنو تمیم دقبیلی مشر مالك بن نویره ووژلو ، پداسی حال کی چی هغه دخپل ایمان او اسلام اعلان کړی وو . او بیایی دمالك بن نویره له کونډی سره نکاح وکړه .

دحضرت عمر (رض) دلته دلومړی ځل لپاره دخالد (رض) پدی حرکت باندی سخت انتقاد وکړ ، په هغه وخت کی حضرت عمر (رض) دخلافت دشورا مهم غړی وو ، او دوخت له خلیفه حضرت ابو بکر صدیق (رض) څخه یی دخالد (رض)د ګوښه کولو غوښتنه وکړه ، ولی ابوبکر صدیق (رض) دخالد (رض) څخه دهغه ددی عمل دوضاحت غوښتنه وکړه او دهغه تروضاحت وروسته یی

په ٦ مخ کی

افغانها در الجزایر!

ارسالي میدیا

اژانس خبری فرانسه (فرانس پرس) از الجزیره پایتخت الجزایر اطلاع میدهد که یك گروه از مبارزین مسلمان الجزایری که خود را بنام « افغان » مسمی نموده اند هشت نفر از افراد امنیتی را روز یکشنبه گذشته نهم فبروری در منطقه قصبه الجزایر کهنه به قتل رسانیدند .

فرانس پرس این خبر را از بخش خبری روز دوشنبه رادیوی الجزایر اخذ و جریده انګلیسی زبان فرانتیر پوست پاکستان انرا در شماره ۱۱ فبروری خود به نشر رسانیده است .

این افراد امنیتی وقتی به قتل رسیدند که حالت اضطراری در کشور از طرف مقامات نظامی اعلان گردید منابع پولیس چند حادثه دیگر رانیز به گروه « افغان » مربوط میداند .

پولیس ازجمله رهبران شان طیب الافغانی رانام برده است. اژانس فرانس پریس اضافه میکند که اکثر اعضای این گروه الجزایری های اند که درجهاد افغانستان علیه روسها و رژیم کابل اشتراك نموده و دوباره به الجزایر عودت نموده اند واضافه می کند که گروه افغان حتی لباسهای ملی افغانها را پوشیده در عقب بیرقی که شعار جبهه نجات اسلامی الجزایر را درخود دارد مارش مینمایند با توجه به شواهد وقرائن فوق میتوان یقین کامل داشت که بارقه امید دیگری الهام گرفته ازجهاد اسلامی افغانستان و مبارزه حق طلبانه این ملت قهرمان از کشمیر وفلسطین واریتریا فراتر رفته وازکشور شمال افریقا اینطرف بحیره مدیترانه سربلند میکند ، تا علم مبارزه وعصیان راعلیه حکومت های مستبد ومزدور بیگانه در اهتزار در اورد .

اری ! این یکی از نتایج ثمر بخش جهاد اسلامی افغانستان در پهلوی ثمرات بی شمارش ازجمله فروریزی کاخ ظلم والحاد والحاد کمونیسم است که نه تنها مایه افتخار ومباهات ملت مجاهد افغانستان است بلکه تمام امت اسلامی به اثرات نیك وسازنده این جهاد افتخار نموده و به ان می نازند (والله العزة ولرسوله وللمؤمنین)

بلی : حقیقت همانست که بنگاه های خبری درك کرده اند وان اینکه امروز قدرت مقاومت الجزایر بدست کسانی است که درمدرسه جهاد اسلامی افغانستان تربیه شده و از روح ان الهام گرفته اند ، واین یك حقیقت انکار ناپذیر است که مسلمان بمعنای واقعی کلیمه مربوطه و متعلق به امت اسلامی است هویت وملیت اش فقط در ایمان خلاصه میشود ، ما ورای عقیده وایمان هیچ حد و مرزی رانمی شناسد ...

روی همین عقیده واحساس اسلامی بود که جهاد

درصفحه ۸

جهادي ادب

په غم غمجن انسانیت دپاره
موږه ښادي غواړو راحت غواړو
موږ ددنیا په هره څمکه باندي
شکلي نظام دشریعت غواړو

ددغو وینو انتقام به څه وی ؟!

ملا اسد الله حنیفی

خلکه ددی ولس انجام به څه وی ؟!
ددومره غدر اختتام به څه وی ؟!
دبیگناه وینو رودونه جوړ دي
ددغو وینو انتقام به څه وی ؟!

دخلکو سترگی ړندی شوی ورونو !
دحق له لوری کږی شوی ورونو !
حلال حرام ورته یو شانی بریښی
په نارو او خوږی شوی ورونو !

دابه ترڅو داتاړاکونه زغمو
هره لحظه به وحشتونه زغمو
په گرد وطن مو سری لمبی بلیږی
اخر ترڅو به تور تمونه زغمو

کورونه گډ وطن مو وران دی خلکه !
کلی په کلی ویر فغان دی خلکه !
دهر سړی دکور ډیوه مړه شوی
هره لحظه خزان خزان دی خلکه !

دزړه کتری مو کبابیږی ربه !
په کلیو سری گولی وربږی ربه !
په یتیمانو مو کورونه ډك شول
څومره تور سری مو کونډیږی ربه !
خو :
اخربه جوړ شی له سپیڅلو اوښکو
له بیگناه وحشت ځپلو اوښکو
توپان دنوح بیا به ظالم ډوبوی
نشته نجات له قهریدلو اوښکو

حق بریالی دی په باطل ملگرو !
نشی له حق څخه غافل ملگرو !
کاروان مو نن سبا منزل ته رسی
یونږدی شوی تر ساحل ملگرو

ډیر پړاوونه مو لنډ کړیدی اوس
سره وحشتونه مو ځپلی دی اوس
لږ ورته تم شی چی ستومانه نشی
دکمون جرړی وچی شوی دی اوس
دازادی لمر په ختو کی ده
دا درازه شپه سبا کیدو کی ده
سبا بیگابه تور تمونه مات شی
دظلم جام چپه کیدو کی ده
سپین بیرغونه به په غروریږی
په گران وطن کی به گلان غوړیږی
دحنیفی هیلی به تولی گل شی
بیا بی تاتوبی کی بلبل چیغیږی

دنور څلی

دحضرت عمر فاروق (رض) نصایح

*دتاسو څخه هغه څوك غوره ندی چی اخرت لپاره عمل کوی او دنیایی هیره کړی ، او یا هغه څوك چی اخرت یی پر ایښی وی اودنیا لپاره کار کوی . بلکه غوره څوك هغه دی چی ددنیا څخه هم برخه واخلی او له اخرت څخه هم .

*دیو چا په اخلاقو باندی تر هغی باور او اعتماد مکوی تر څومو چی دقهر او غوسی په حالت کی نه وی ازمویلی .

*دخلکو څخه دهغوی په مجلسو کی یاپه جوماتو کی دڅه شی غوښتنه مکوی تر څو هغه ونه شرمیږی ، بلکه دهغوی په کورونو کی ترینه غوښتنه وکړی تر څو چی څو مره یی په وس او توان کی وی ، مرسته درسره وکړی .

*خلك دخپلو پلرونو اونیکونو په نسبت دخپلی زمانی سره زیات ورته والی لری .

*که یو سړی دغیسی په شان سیده او راست کاره هم وی ، بیا به هم دهغی ملامتونکی موجودوی .

*زه په دریو خبرو ډیر تعجب کوم .

لومړی داچی انسان له مرگ څخه تیښته کوی ، خو هغه به ضرور ورسره مخامخ کیږی ، بله داچی کله یو انسان دخپل ورور په سترگو کی کثافت وگوری نو په هغی انتقاد کوی پداسی حال کی چی دخپلی سترگی کنج نشی لیدلای .

دریم داچی دانسان په لاس تربیه شوی څاروی کی که کوم عیب او کوږ والی وی ، نو هغه به رفع کوی ، ولی دخپل نفس کوږوالی نه رفع کوی .

*کوم سړی چی خپل راز پټولای شی ، دهغه خپل اختیار په خپل لاس کی وی .

*له چاڅخه چی تاسی نفرت کوی ، له هغه نه وویریږی .

*ترټولو هوښیار هغه سړی دی چی دخپلو کړووړو ښه توجیه کولای شی .

*کوم سړی چی له ماڅخه دیو څه پوښتنه کوی ، نوماته دهغه دعقل او هوښیاری اندازه معلومیږی.

*دخلکو په فکر کی خپل ځان مه هیروه ، څومره چی له دنیا سره لږ اړیکی ولری ، په هغی اندازه به ازادانه ژوند وکړی.

*که صبر او شکر دسورلی دوه وسیلی وای ، نو مابه هیڅ کله ددی پروا نه درلوده چی لدی دواړو کوم یو استعمال کړم .

*خدای (ج) دی له هغه چاسره ښه وکړی چی زما عیب ماته دتحفی په خیر را استوی ، یعنی ماله خپلو اشتباهاتو څخه خبروی .

*دگناه پریښودل دتوبی له تکلیف څخه ډیر اسانه دی .

*دیوه قوم اصلاح ممکنه ده ، خودیوه امیر ځای بل امیرته ورکول گران کار دی .

*دتوبه کوونکو او دالله (ج) لوری ته دگرځیدونکو کسانو تر څنگ زیات کښینی ، ځکه دهغوی زړونه نرم وی .

*نورخلك باید تاله خپله ځانه غافل کړی ،ځکه داستا خپله معامله ده ، او مسولیت یی ستا په غاړه دی نه دهغوی په غاړه .

*دبدی (خراب کار) څخه وروسته سمدلاسه دنیکی اقدام وکړه څکه چی نوی نیکی دپخوانی بدی پټوی.

غوښتنه

عاصم ثمرخیلی

که توان راکی نوراکړه دجهاد
چی زړه سوړ کړم ورسیږم په مراد
دلوی خدای په تکل درومم په دښمن
دی سنگر کی مو الله همیشه یاد
ساه می ټینگه کړی ربه ترهغی
چی خپل خوږ وطن په متو کړم اباد
چی په مینه یی خپل ځان غره ته اړم کړم
اراده می کړی ټینگه دفرهاد
ځان ځانی کی هیچا گټه کړی نده
په یووالی به وطن کړوخپل ازاد
که مونږ کښیناستو خپلو کی یو لاس شو
بیادی زور وهی دښمن دخپل فساد
مخ تورن او شرمیدلی به دښمن شی
چی پیدا مو شو په یو بل اعتماد

مقامات دولتي رژيم کابل در تلاش تصفيه تنازعات مليشه و اردو

ارسالي ميديا

روزنامه انگلیسی زبان فرانیتر پوست چاپ پاکستان در شماره روز ۱۳ فبروری خود به نقل ازاژانس فرانس پریس AFP اژانس خبری فرانسه از کابل اطلاع میدهد که رژیم کابل اخیرا هیئت های بیشتری را غرض حل کشیدگی ها بین قطعات ملیشه واردو به ولایات شمالی افغانستان اعزام داشته است .

طبق گزارش سلسله اعزام این هیئت ها که شامل وزرا والیان وصاحب منصبان عالی رتبه رژیم میگردند غرض حل وفصل منازعات بین جمعه اخك امر زون شمال وقوماندان قوای نظامی رژیم در شمال وعبدالرشید دوستم قوماندان بد نام ملیشه های رژیم می باشند تابحال دوام دارد .

فرانس پریس از قول یك منبع اگاه اضافه می کند هر دو طرف متخاصم به مواقف خود استادگی نموده ، و میانجیگری های هیئت های اعزامی رژیم کابل تا کنون بی ثمر بوده است که این خود مشکل جدیدی به رژیم کابل است وهراس دارد دامنه ان به مناطق دیگر تحت سیطره رژیم سرایت کند .

روزنامه از قول فرانس پریس مینویسد رشید دوستم به رژیم اخطار نموده که تا هنگام تبدیلی جمعه اخك از زون شمال قوای ملیشه تحت قومانده وی به مقابله با قوای رژیم ادامه خواهد داد .

بقرار گزارش فرانس پریس ملیشه های دوستم در گذشته غرض کسب اهداف نظامی رژیم در شمال کشور نقش مهمی در جنگ علیه مجاهدین بعهده داشته است .

طبق راپور های واصله رژیم در ولایت هرات نیز به عین مشکلات روبرو شده واخیرا گزارشات بدست رسیده حکایت از برخورد های مسلحانه بین ملیشه ها وقطعات قول اردوی رژیم درهرات داشت که در ان دو طرف ازانواع سلاح های سبك وسنگین استفاده کرده بر علاوه خسارات مالی ، عده زیادی از افراد دو طرف کشته و زخمی شدند .

زه ولې مسلمان ...

گزار یم چی داسلام مینه یی زما په زړه کی را ژوندی کړه ، زه په هر لمانځه کی هغه ته دعا کوم الله (ج) دی هغه ته دخیر بدله ورکړی او درجی یی دی رب لوړی لری .

په افغانستان کي داسلامي حکومت دقیام دامنیت دټینگښت ...

بولم . دنجیب اول خیانت داووچی دسردار محمد داود خان په ملگرتیا دسلطنتی رژیم دسقوط سبب شو .

دوهم خیانت دتره کی په ملگرتیا دسردار محمد داود خان دمنځه وړل وو .

دریم خیانت یی دروسانو راوستل او اوس که مخصوصاً په شمالی کی دلسانی نژادی او مذهبی اختلافونو په نتیجه کی خانه جنگی پیدا او دافغانستان ارضی تمامیت په خطر کی ولویږی نو داکار به نجیب دشلمی پیړی دجنایتکارانو قهرمان کړی .

هغه مجاهدینو چی داسلامی او دوطن دازادی دپاره یی جهاد کړیدی دوی په مینځ کی تر اوسه لا تبعیض او تفرقو جدی بڼه نده نیولی البته بعضی کسان چی مرموز فعالیت کوی او جهادی سیاست یی روښانه ندی مستثنی کیدلای شی نجیب ټول وخت دیو منطقی ملیشه دبلی منطقی پرمجاهدینو استعمال کړیدی او داطبعی ده چی په نتیجه کی کرکه او نفرت پیداکیږی .

نجیب اوس په خپل لاس په جوړی کړی بلا کی اخته دی .

زه پخپله شاهد یم کله چی دنجیب اکملاتی قطار تیریږی خاد ، کلم جم او دولتی عسکر دخپلی خوښی په اندازه مواد تری گرځوی او څه چی پاته شی هغه نجیب ته لیږی .

پوښتنه : دپخوانی شوروی اتحاد دمنځه تللو څخه وروسته دمرکزی اسیا جمهوریتونو او دکابل رژیم ترمنځ دهمکاری دوستانه اړیکی ټینگی شویدی ایا دمنځنی اسیا جمهوریتونه دافغانستان په شمالی ولایتونو کی دمختلفو نژادی ډلو تر منځ دتشنج په پیدا کولو کی څه برخه لری او که نه ؟

ځواب : دسمنگانو دولایت په روی دواب دکل گنبد په تنگه دره او جگو غرونو کی زه قوماندان ازاد بیگ صاحب په مرکز کی میلمه شوم هلته دبعضی تنظیمونو قوماندانان او مجاهدین هم موجود وو .

دغه مرکز په ښه مخابراتی سیستم سمبال او دعسکری دلحاظه زما ډیر خوښ شو .

جناب ازاد بیگ مهربانی وکړه چی اسلام کریموف وویل چی موږ دافغانستان دازبکانو په هکله بیطرفه نشو پاتی کیدالای .

ددی خبری په اوریدلو ډیر احساساتی شوم او دقادر او توانا خدای (ج) شکرانه می ادا کړه ځکه چی په تیرو کلونو کی چی زه هلته محصل وم زموږ ازبکان وروڼه دروسانو دتشدد او ظلم دلاسه دانسانی حق نه محروم وو .

> **دازبکستان دهغه وخت جمهور رئیس رشیدوف یوه خارجي ته دلاس ورکولو جرأت نه درلود ، دفابریکو مدیران روسي او کارگران ازبك وو ، دهقانان ازبك او منیجران روسي وو عساکر ازبك او منصبداران روسي وو**

دهغه وخت دازبکستان جمهوررئیس رشیدوف یو خارجی ته دلاس ورکولو جرئت نه درلودو دفابریکو مدیران روسی او کاریگران ازبك وو ، دهقانان ازبك او منیجران روسی ، عساکر ازبك او منصبداران روسی و.

نه تر خیمی تیر یدل خو اوس دافغان مسلمان ولس دقربانیو برکت دی چی ازبکستان دوینی له تویدونه پرته ازادشو .

او اسلام کریموف جرئت پیداکړ چی دغه شان بیان ورکوی .

ستاسو دسوال لنډځواب به داوی چی زما دمعلوماتو په اساس څه ناڅه لاس وهنی او مداخلی شته دی .

او حتی دسرحد نه دوسلو دراتیریدلو کنگسی هم وی .

حقیقت دادی چی مونږ که پښتون وی که تاجك ، که ازبك وی که ترکمن که سنی وی که شیعه ټول افغانان یو .

هغه داخلی او خارجی عناصر چی زموږ افغانیت ته صدمه او ضربه رسوی او زموږ ترمنځه دلسانی نژادی او مذهبی فرق او جداوالی تحریک تقویه کوی داد افغانانو او افغانستان دپاره ستر خیانت بلل کیږی او مرتکبین یی ملی خائینان او زموږ دښمنان دی .

اودادهر اصیل افغان که پښتون دی که تاجك که ازبك دی که ترکمن که شیعه دی که سنی اسلامی او افغانی وظیفه ده چی په جدی توگه دخرابکاریو مخنیوی وکړی ځکه نن موږ تر هرڅه نه وحدت او یووالی ته ضرورت دی .

پوښتنه : داسی اوریدل کیږی چی په شمالی ولایتونو کی ډیر قوماندانان دکابل رژیم سره تفاهم او تماسونو لری پدی هکله ستاسی نظر څه دی !

ځواب :که ددی سوال مطلب موداوی چه قوماندانانو داسلام مقدس صف پری ایښی او داالحادی جنایتکار او خائین رژیم سره په صف کی دریدلی وی حقیقت نلری بلی دایو حقیقت دی چه دکابل رژیم په بعضی ولایاتو کی دمرداری (لاشی) حیثیت لری لکه ځرنگه چی په مرداره (لاشی) لیوان راټول او هرلیوه ځانته دمرداری اندامونه کشوی په همدی شکل دوست او دشمن دحکومت په غوښوچنگاوډی .که نجیب دمجاهدینو دقوماندانانو په گمراه کولو کی موفق وای نو هغه به هیڅکله ارد وخاد ، او کلم جم تردی حده نه تقویه کولوچی ده ته اوس بلا گرځیدلی دی او عمومی تشویش یی تولید کړیدی .

> **هر هغه څوك چي استعماليږي اولكه دیونکي دلویو وسیله گرځي اودوه طاقتونو تر منځ خپل ارزښت اوشخصیت منحله وي هغه په عمومي توگه دخاصي عقیدي نه فاقد اوپه حقیقت کي سوداگران دي چي زه په هغه ډله کي نه یم**

مابار بار ویلی دی چه یهودیوس له پنځوسوکلو بیا هم فاشیستان ددنیا په هر گوټ کی چی وی پیدا کوی یی او داعمالو په سزایی رسوی ،افغانان باید دیهودو نه بی همته نه وی چی همیشه دوی چی دنجیب سره تماس نیسی او تفاهم کوی مادنجیب ښکاره جنایات ستاسو دریم سوال په ځواب کی په مختصرډول وویل او هیڅ مجاهد قوماندان به دغه کار ونکړی او نه یی کوی او دافتخار له صف نه لری کیدل او دخجالت په صف کی دریدل دادانسانی عقل نه بهرکاردی .

پوښتنه :- په شمالی ولایاتو کی دافغانستان دراتلونکی په هکله څه فکر کیده ، او دچا نوم ډیر ذکرکیده ؟

ځواب :- افغانستان کی هیڅوك په هیچامین ندی . موږ بلاتشبه لکه دفرانسی جنرال دوگول نظامی لیډر یا بلاتشبه دهندوستان دگاندی په شان سیاسی رهبر او یا دایران دآیت الله خمینی په شان روحانی شخصیت نلرو ولس ستومانه شویدی او دخپل ژوند دمصئونیت لپاره داسلامی نظام ترسیوری لاندی سوله او امنیت غواړی . ټول ولس دکابل رژیم ردوی ټول اسلامی نظام غواړی او سولی او امنیت په انتظار دی چه دخلکو مصونیت خوندی او تضمین شی .

پوښتنه :- ډیر افغانان په دی عقیده دی چی په افغانی ټولنه کی یوازینی تشکیل چی ژوندی پاتی دی هغه قومی تشکیل دی چی باید دملی وحدت دمنځ ته راوړو لپاره تری کار واخیستل شی ستاسی نظرپدی هکله څه دی؟

ځواب :- ددنیا هرمملکت ځانته رواجونه عنعنات او تاریخی ښکلا او خصوصیات لری زمونږ افغانستان په جرگو او شوری گانو ښه ښکاری .

پخوا په تیروزمانو کی

په ٦ مخ کي

دنور په لور

زه ولي مسلمان شوم ؟

عبدالله بیترزبی « انگلیسی »

شفیقي

لړ او ډیر ددیرشو کلونو وړاندی خبره ده ، زه په برما کی اوسیدم په بیړی کی سپریدل اوپه دریاب کی می گرځیدل سرکاری دنده وه.

دکښتی « ملاح » دچتاکانگ اوسیدونکی یو مسلمان و چی شیخ علی نومیده ، شیخ علی ډیر پیاوړی کښتیوان اوسوچه مسلمان ؤ ، کله به چی دلمانځه وخت شو نو هر کار به یی پرځای پریښود اوپه ډیر وقار اوعجز به خپل رب ته په لمانځه ودرید ، ښیگڼه او په دنده کی صداقت او اخلاص یی په غوسه او وینه کی اخښل شوی وو دده همدغه نیکو خویونو زما په زړه کی ورته عزت او میلان پیدا کړ ، سربیره پردی له ماسره دااحساس هم پیدا شوو چی ددی مذهب په باب باید پلټنی وکړم چی یوه عام انسان ته دومره ستر نیك خویونه ور زده کولی شی.

زما په شاوخوا کی دبودایی دین ډیر زیات پیروان وو ، مالیدل چی هغوی هم دنیکی او تقوا ډیر په پراخه پیمانه دعوه او تظاهر کاوه او ویل یی چی په نیکی او سخاوت کی په نړۍ کی ددوی مثال نشته ، خو چی کله به دهغوی دعبادت په حال کی لیدل نو یو کمی او کمزوری پکی له ورایه ښکاریده ، هغوی به که په عبادتخانو کی په عبادت مشغول وو هم دابرالا وه چی په عبادت کی یی غیر فطری عجز او بی وسی غالبه ده ، ددوی په عبادت کی دقوت اووقار هیڅ څرك نه تر سترگو کیده ، ددوی پرتله دشیخ علی په عبادت کی وقار هم و ، ښکلا هم او عاجزی اوتواضع هم ، داسلام دغه مقایسوی مطالعی ددی دین په اړه زما دلچسپی نوره هم زیاته کړه ، خو کله چی به ما له شیخ علی نه په دی باب دڅه پوښتنه کوله نو مایوس به شوم هغه بیچاره دخپل مذهب دښیگنو له بیانولونه ناتوانه ؤ ، حال داچی دهغو نیکو خویونو دهغه شخصیت ماته ډیر دروند او ددرناوی وړگرځولی ؤ ، بیا هم مادشیخ علی په وجود کی داسلام مجسم شکل لیده ، دخپلی دلچسپی او داړ لپاره می داسلام ددین او اسلامی تاریخ په باب یو څو کتابونه واخیستل دحضرت محمد (ص) دژوند او کارنامو مطالعه می هم وکړه دزیاتو معلوماتو په غرض می له خپلو مسلمانو دوستانو څخه پوښتنی هم کولی ، دحق دپلټنی په باب زما دالړۍ لا دوام درلود چی لومړی نړیواله جگړه ونښته زه په پوځ کی شامل شوم او عراق ته ولاړم .

زه اوس داسی ځای وم چی دعربو دمسلمانانو زړه ورته ویلی شی دغه خلکو دقران په ژبه « عربی » خبری کولی او حضرت محمد (ص) دهمدوی په منځ کی مبعوث شوی ؤ ، پر اسلام پوهیدل اوس اسانه وو ما عربی ژبه زده کړه اوداسلام او مسلمان سره می نیغی اړیکی ټینگی شوی ، داسلام دعبادت طریقی پرله پسی زه تر اغیزی لاندی راوستلم ، کله چی په دی وپوهیدم چی اسلام پر توحید عقیده لری نو زیات خوښ شوم ځکه دعیسویت تثلیث پر عقیده زه پخپله له پخوا نه شکمن وم .

تردی چی زه په دی باوری شوم چی اسلام ددنیا تر ټولو ستر رشتیانی مذهب دی او لا اله الاالله اصلا دانسانی فطرت غږ دی ما داسلام دقبلولو تصمیم ونیوه ، له کلیسا څخه می پښه ونیوه او کله چی زه دپولیسو افسر شوم نو جومات ته به هم تلم .

له ١٩٣٥ څخه تر١٩٤٢ پوری زه په فلسطین کی اوسیدم ، دلته می داسلام دقبلولو اراده نوره هم پخه شوه ، او یوه ورځ بیا داسی هم راغله چی زه دبیت المقدس شرعی محکمی ته ولاړم او داسلام راوړلو اعلان می وکړ، زه هغه وخت یو لوی افسر وم ځکه زما داسلام راوړلو سره سم زما چاپیریال دهغی بد اثر پریوت خو ما دچا پرواونه کړه ، الحمد لله زه اوس مسلمان یم او دملیونو مسلمانانو دورور گلوی ټولنی یو غړی زه دخپل رب ډیر احسانمن یم چی دکفر له تیارو نه یی راوویستم او دایمان رڼا ته یی داخل کړم همدارنگه دهغه بودا بیړی وان شیخ علی هم شکر

په ٤مخ کي

دروسیي اقتصادي ستونځي له کوم ځایه ...

دپیدا کولو څخه مخنیوی وشی.

ښایی دی ته ورته لویو او کوچنیو نورو عواملو او فکتورونو هم دروسیی په اوسنی ناوړه او دربړوړك اقتصادی حالت په رامینځ ته کیدو کی رول لوبولی وی خو غربیان دروسیی دناوړه اقتصادی حالت اصلی عامل دهغو کمونستانو سبوتاژ بولی کوم چی لا تراوسه په اقتصادی ساحه کی په هغه اویا دغه بڼه رول لری.غرب ادعا کوی چی کمونستان دلازمو او ضروری جنسونو دتولیدپه لار کی خنډونه ایجادوی اودتولید شویو اجناسو خصوصاً خوراکی موادو دمنظم اوپه موقع لیږلونی اوبازار ته دهغوی له عرضه کولو څخه ډډه کوی په داسی حال کی چی دروسیی کمونستان اودهغوی پلویان ادعا کوی چی دروسی کمونستی امپراطوری په توټه کیدو اوپه دغه امپراطوری کی دکمونست ګوند اودولت دله منځه تلو او ډول ډول سیاسی او اقتصادی ربړو او ګیوډیو په رامنځ ته کیدو کی دغرب خصوصاً دامریکا متحده ایالاتو لوی لاس موجود دی. په دی وروستیو کی دروسی داوسنیو حکمرانانو پر ضد په روسیه کی دپخوانی کمونستی سیستم طرفدارانو مظاهری وکړی اودروسیی داوسنیو اقتصادی ستونځو عامل یی دروسیی په کورنیو چارو کی دغرب لاسوهنه وبلله.په هر صورت ښایی هم دغرب او هم په روسیه کی دپخوانی کمونستی سیستم طرفدارانو ادعا ګانی تر یوه حده واقعی جنبه هم ولری خو اساسی ټکی دادی چی په یوه هیواد کی قحطی او ناوړه اقتصادی حالت او ستونځی کیدای شی ولسونه پاڅون ته وهڅوی اویاداچی هومره یی سراسیمه کړی چی دهغوی سیاسی شعور اودسربااقتداره حکومت پر ضد ډلایز عکس العمل یی کمزوری کړی

په دی معنی چی که چیری اقتصادی ستونځی طبیعی بڼه ولری او شدت یی زیات وی په داسی حال کی چی با کفایته هڅمونی ولری کیدای شی چی ولسونه پاڅون ته اقدام وکړی او که چیری دروسیی اوسنیو اقتصادی ستونځو په شان یی مصنوعی اړخ نسبتاً قوی وی نو کیدای شی چی درامنځ ته کړای شویو اقتصادی ګیوډیو څخه هغه څوك ګټه پورته کړی څوك چی ددغه ډول حالاتو درامنځ ته کیدو اصلی عاملین دی لو لکه څنګه چی په روس کی ۱۹۱۷م کال څخه وروسته کمونستی بدلونونه له پورته څخه دفرمانونو په واسطه په ولسونو تحمیل او رامنځ ته شول په همدی ډول سره ددغو کمونستی جوړښتونو لغواو له منځه تلل هم له پورته یاحاکمه قدرت له خوا سرته ورسیدل او په اوسنیو شرایطوکی داسی څرګندیری چی دروسیی اقتصادی ستونځی به تر هغه پوری دوام وکړی ترڅو چی غرب له هره اړخه اطمینان حاصل اوپه روسیه اودروسیی کمونستی امپراطوری څخه جدا شویو هیوادونو کی دقناعت وړ او ژور نفوذ پیدا کړی.

دپخواني شوروي اتحاد په نوم دروسي په کمونستي استعماري لومه کي ښکیل څوارلسو جمهوریتونو خپلواکي اعلان کړي او دروسي سره یې اقتصادي روابط ډیري ټیټي سطحي ته ورسیدل دنوموړي هیوادونو سره دروسیي داقتصادي اړیکو پریکیدلو اویا لویدلو ناوړه اغیزه تر نورو ټولو دخوراکي موادو په برخه کي ډیري محسوس شوي

دنبوی لمر زرینی...

دحضرت عمر (رض) دغوښتنی له منلو څخه ډډه وکړه.

په همدی ډول کله چی اسلامی لښکر دخالد(رض) تر قوماندی لاندی پر مصیخ باندی برید وکړ، دخالد(رض) له لاسه دوه مسلمانان ووژل شول حضرت ابوبکر صدیق (رض) ددی خبر په اوریدو سره ډیر تاسف ښکاره کړ، او حضرت عمر (رض) یو ځل بیا دهغه دګوښه کولو غوښتنه وکړه، ولی حضرت ابو بکر صدیق (رض) دخالد (رض) له پلوه دغه معذرت وړاندی کړ، چی نوموړی دوه تنه مسلمانان دمشرکینو تر څنګ په دارالحرب کی اوسیدل، او خالد (رض) لدی څخه نه وو خبر چی هغوی مسلمانان شوی!

خالد (رض) فطرتاً یو پوځی او توند مزاجه سړی وو، له خپلی نظریی څخه به یی ډیر کار اخیست او دخلافت له مرکز څخه به یی رهنمایی او لارښونه ضروری نه بلله.

یوځل دعراق په جګړه کی یی دحضرت ابوبکر صدیق (رض) له رضایت نه پرته دلښکر پرمختګ ودراوه او دابوبکر صدیق (رض) له اجازی پرته دحج دفریضی داداکولو لپاره ستون شو.

حضرت عمر (رض) دهغه داکړه وړه، داسلامی امت او اسلامی خلافت لپاره خطرناك ګڼل او دخلیفه المسلمین څخه به یی دهغه دګوښه کولو غوښتنه کوله، ولی بیا به هم ابوبکر صدیق(رض) ځواب ورکاوه چی زه دالله (ج) توره څه ډول «پوښ» ته اچولی شم!

اما ددی سره سره به یی بیاهم خالد(رض) وخت په وخت خپلو کړو وړو ته متوجه کولو.

دپوځی کړنلاری په هکله خالد(رض) نظر درلود چی دهر قدم سره دراپیداکیدونکو مسایلو په هکله دخلافت له مرکز څخه لارښونه او هدایت اخیستل ممکن ندی او له همدی امله باید دلښکر قوماندان دڅه امتیازی اختیاراتو درلودنکی وی. او باید اجازه ولری چی دمحل او موقع دنزاکت له مخی هغه مسایل حل کړی.

په همدی دلیل وه چی کله هم له خالد (رض) څخه دده دخودرایی په هکله پوښتنه شوی هغه همدا ځواب ورکړی چی که ما په خپل همدی حالت پریږدی زه کولای شم خپله دنده پرمخ بوزم که نه نو، زه له خپلی دندی څخه ګوښه کیدوته تیاریم.

کله چی حضرت عمر (رض) خلیفه شو، څرنګه چی هغه په نظم او ضبط باندی ډیر ټینګار درلود، له همدی امله یی خالد(رض) له خپلی دندی څخه ګوښه او دابوعبیده (رض) مرستیال یی وټاکلو، پدی توګه اسلامی لښکر هم دخالد (رض) له جنګی استعداد څخه بی برخی نه شو، او هم دخالد (رض) دبی احتیاطی له امله چی داسلامی لښکر له کومو خطراتو سره دمخامخ کیدو اندیښنه وه، او کومی غلط فهمی چی پدی توګه را پیداکیدای شوای، دهغی مخنیوی هم وشو.

تردی وروسته ټول مسؤلیت دابوعبیده بن جراح (رض) په غاړه وو چی دپاخه نظر، میړانی اوشجاعت او پوځی استعداد سره سره دساړه مزاج څښتن هم وو. او درسول الله (ص) له خوا څخه یی دامین الامت لقب هم ګټلی وو.

نوربیا.

په افغانستان کي داسلامي حکومت دقیام ...

دافغانستان حکومتونو په ټول مملکت یو شان کنترول نه درلود، په هغه مناطقو کی چی دمرکزی حکومت کنترول کم وو دپوړ او نرخونو پربنیاد دجرګو او شوری ګانو په واسطه دجرمونو په اندازه جزاګانی تعین کیدلی اومسایل به حل ته رسیدل اوپه عمومی توګه دهغو مناطقو په نسبت چی دحکومت کنترول زیات وو دجرمونو اندازه کمه وه.

په حقیقت کی پارلمان همدی جرګو او شوری ګانو ته وایی نن پداسی حال کی چی افغان مسلمان ولس پارچه پارچه په تنظیمونو ویشل شوی دی یوازی په یو تنظیم کی هم داقدرت او توان نشته چی دکابل رژیم ته سقوط ورکړی او سیاسی قدرت تر لاسه او سوله او امنیت په مملکت کی راولی.

سیاسی قیادت هم اشتی ناپذیره اختلافات لری لکه څرنګه چی وایی ازموده را ازمودن خطا ست دوی داتحادونو هم دا امید نشته نو یواځنی لیاره چی دملحد حکومت دمنځه وړل داسلامی نظام استقرار دواحد قیادت راتګ اودسولی او امنیت ټینګیدل دی هغه که نن وی که سبا خامخا به جرګه وی اوشوری ځکه چی داتحاد دراوستلو بله لیاره نشته.

او هغه څوك چی ددی کار مخالفت کوی کاشکی بل کوم عملی علاج راوړاندی کړی چی دافغان مسلمان ولس ارمانونه تر سره شی (ړوند دخدای (ج) نه دوه سترګی غواړی) دخپلو خیالاتو دساتلو لپاره ولس او مملکت دتباهی او بربادی لوری ته سوقول لویه ګناه ده نن دعمل وخت دی او هرڅوك چی څه وایی هغه باید عملاً سرته ورسوی.

پوښتنه : که مهربانی وکړی اودقوماندانانو دسرتاسری شوری ددریمی غونډی اوپریکړو په هکله خپل نظر څرګندکړی؟

ځواب : دقوماندانانو شوری دهیواد دننیو مجبوریتونو په لحاظ دوخت ضرورت دی که ددریمی سرتاسری شوری اجندا او فیصلی وکتل شی دافغانستان دمسلمان او مجاهد ولس دارمانونو دسرته رسیدلو دپاره جوابګویی دی.

دقوماندانانو په سرتاسری شوری کی خود غرضه او خود نظری نشته او نه څوك دباچاهی خوبونه وینی دټولو هدف اسلام ولس او وطن ته خدمت دی اوبس دقوماندانانو په شوری کی د جهاد ټولو ذیدخله جهاتو ته حق ورکړل شوی دی. قوماندانان پردی قانع دی چی دغه شوری مکمله نده چی دافغانستان دمسلمان او مجاهد ولس تمثیل وکړای شی بلکه دغه شوری یوه حصه دنماینده شوری کیدلای شی.

په همدی لحاظ کمسیون وټاکل شو ترڅو چی دسیاسی اوجهادی تنظیمونو علمای کرام دقومونو مشرانو او روښنفکرانو سره دنږدی نه تماس ونیسی ترڅو چی که خدای (ج) رضا وی یو نماینده او دملت ممثله شوری جوړه شی.

قوماندانان درد او درك لری دوی دجهاد محرکین او داسلامی قیام راپارونکی دی دنژدی تماس په خاطر دولس مشکلات دوی ته معلوم دی. دکونډو او یتیمانو دردونه مصیبتونه او تکالیف دهرچا نه په زیاته اندازه دوی ته واضح دی.

که څوك غواړی چی دکابل رژیم نسکور شی او اسلامی نظام راشی په وطن کی سوله او امنیت راشی او اسلامی اردو ته ضرورت وی دمملکت په بیا ودانولو اقدام وشی نو دقوماندانانو اتحاد او تفاهم ته ضرورت دی چی یوازی دشوری دلیاری کیدلای شی.

څرنګه چی قوماندانان په مثبتو کارونو طرحو او پلانونو کی خاص رول او اهمیت لری په همدی شان په انفرادی شکل منفی او تباه کوونکی کارونه هم کولای شی

یواځی دقوماندانانو شوری ده چی دفردی منفی اعمالو جلوګیری کوی اودمثبتو کارونو او پلانونو دپاره لیاره صموا رولای شی.

دکابل رژیم په بعضي ولایاتو کي دمرداري حیثیت لري لکه څرنګه چي په مرداره لیوان راټول او هریو یې ځانته دمرداري اندامونه کشوي په همدي شکل دوست او ددښمن دحکومت په غوښو چنګاو دي

استعمار
دځیرو دښمن که دنظریو ؟!

دیوه سلامت ملت په وړاندی له لازم موثریت څخه نشی برخمن کیدای بیا دیوه داسی ملت په وړاندی چی وګړی وګړی یی وسله په اوږه لری اودخپل دین او وطن ددفاع په لاره کی هره شیبه دسر نذرانی ته ملاتړلی ولاړ وی زموږ دجهاد پرخلاف روانی بین المللی دسیسی او دملت بی ساری مادی او اقتصادی مشکلات اوستونزی ځینی داسی ذهنیتونه زیږوی ، چی ګواکی مجاهدین نشی کولی له دغی جریان سره له توافق پرته بریالی شی او باید نور له نړیوال جریان سره هماهنګ او دحالاتو او شرایطو منلو ته غاړه کیږدی ، خو حقیقت دادی چی زموږ دملت عظمت او افتخار په همدی کی دی او وچی داسلام دلاری غازیان دی نه دکوم زبر ځواك دلاس اله او مزدوران او نن چی طاغوتی نړی ددوی پرخلاف دعمل ډګر ته راوتلی هم یوازی دهمدی لپاره چی زموږله مومن ملت څخه دغه ستر ویاړ لری اوپردی کړی خو باید په یاد ولرو چی همدغه مجاهد ولس دخپل برحق جهاد په پیل کی هم داوسنیو شرایطو او مشکلاتو سره ورته حالت سره مخ و هغه وخت چی دخپل شمالی ګاونډی نه په لکونو خونړی پوځیان ورننوتل نوپه نړی کی هیچا هم ددی تصور نه کاوه چی دسرو لښکرو پل په شادرومی ، ټوله نړی چوپه خوله وه ، که دروس پر تیری دچا اعتراض و هم عملاً یی له افغان ولس سره دهمدردی ګام نشو پورته کولی ترڅو مومنو افغانانو دخپلو بی ساری قربانیو په زور ټول جهان ته وښودله چی دملتونو اراده ته زبر ځواکونه په ګونډو کیږی .نن هم زموږ باور دی چی که ټول ملت لکه چی دروس پرخلاف په یوه پراخه او واحده جبهه کی دریدلی ؤ ، داوسنیو نړیوالو دسیسو پرخلاف په یوه واحد مورچل کی ودریږی نتیجه به یی بالاخره دټولو قربانیو شمیر دملت په برخه کیدل وی اوکه خدای (ج)مه کړه دسازش لاره نیسی نودا تیر څوارلس کاله داور او وینو په منځ کی تیرول دڅه لپاره وو او په دومره عظیمه قربانی کومه نتیجه مرتبه شوه چی ملت به یی تر لاسه کوی ؟

په دی باید پوه وو چی نړیوال استکبار دکومی ځیری دښمن نه دی دهغی نظر یی دښمن دی چی دنړی له مخ نه دطاغوتی نظامونو ورکول غواړی دهغی ایدیالوژی دښمن دی چی ملتونه دشرف او عزت مقام ته رسوی اودهر ډول ظلم ، جبر او نابرابری نظامونه ړنګوی .

زموږ دبرمیال او مجاهد ولس په وړاندی اوسنی بین المللی سازشونه هم یوازی دهمدی لپاره دی چی دلته داسلام نظام دقیام مخه ونیوله شی ځکه نه غواړی داسلامی حکومت نمونه ووینی او بالاخره یی داسلامی نړی له پراخه زیرمو او شتمنیونه لاسونه لنډ شی چی که په افغانستان کی اسلامی حکومت جوړیږی لازمی نتیجه به یی داوی چی اسلام به دنړی داداری او کنترول واګی ترلاسه کوی ، ځکه خو نن ټول طاغوتی ځواکونه داسلامی نړی اوپه ځانګړی ډول زموږ دبری په پوله ولاړ مجاهد ولس پر خلاف دریدلی دی ، نه پریږدی چی مومن افغان دخپل بری جشن ولمانځی او نړی داسلام دفتحی او اسلامی امت دیوی پایګاه دجوړیدو خبر واوری ترکومه پوری چی زموږ پر ملت پوری اړه لری په داډ سره ویلی شو چی دپردیو له خوا تپل شوی رژیم نه شی منلی ، که دملت ورستی وګړی په دی لاره کی قربان شی هم ، خو دملت سترګی باید خلاصی وی چی داستعمار ټول مزدوران تره کی ... نجیب په ځیر بدنام نه وی هغوی ښایی داخل له نیکنامو مزدورانو څخه کار واخلی ملت مو سولی او امن ته اړه لری خو سوله په سازش نه په توپك ترلاسه کیدای شی باید ټول په یوه وروستی ګوزار ددښمن وروستی ځالی ور ړنګی او له هر ډول بهرنیو لاسوهنو پرته پخپله دملت مجاهد بچیان ددی سر لوړی ملت دبرخلیك ټاکلو واکداران شی ، دسولی همدغه یوه لاره ده ، چی دملت دښمنان ورك او فاتح غازیان یی دایمی وارثان شی .

دګورباچوف اودسیاسی بیرو دغړیو دمحاکمی امکان

دپخوانی شوروی اتحاد دکمونست ګوند دسیاسی دفتر غړی اوپخوانی جمهور رئیس میخایل ګورباچوف به دبهرنیو هیوادو کمونستو ګوندونو ته ددولتی خزانی څخه دپیسی دبرابرولو په اتهام محاکمه کیږی .

ریوټونه وایی چی د۱۹۸۰ په لسیزه کی دی کسانو دشوروی له دولتی خزانی څخه ۱۲۰ میلیونه پونډه دبهرنیو هیوادو کمونستو ګوندونو ته ورکړی دی .

ددی خبری انکشاف دروسی فدراسیون دپارلمان یوه غړی کړی دی .

نوموړی ویلی دی چی ددی خبری تحقیقات لا روان دی اودتحقیقاتو تر بشپړیدو وروسته به پدی جرم کی دمتهمو کسانو دمحاکمی په لارو چارو باندی غور کیږی .

خبری منابع وایی په کوم وخت کی چی دغه پیسی بهرنیو کمونستو ګوندونو ته ورکړل شوی دی هغه وخت ګورباچوف دکمونست ګوند مشر وو او ده هم دسیاسی دفتر دنورو غړیو په ځیر دلاس په پورته کولو سره پیسو دورکړی څخه ملاتړ شکاره کړی .

دروس څخه دخپریدونکی اخبار ازویستیا رپوټ له مخی پدی هکله به دپخوانی شوروی دبهرنیو چارو له وزیر شوارد نادزی اودکمونست ګوند دبهرنیو چارو دشعبی له دوو مشرانو څخه هم تحقیقات وشی .

دیادونی وړ ده چی دخروسچف اوبریژنیف داقتدار په وخت کی دتر سره شویو مالی خیانتونو په هکله به هم تحقیقات کیږی .

استاد رباني برخورد خصمانه •••

اسلام اباد ، میدیا :

استاد برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان وسر پرست وزارت خارجه حکومت موقت مجاهدین برخورد حاکمان رژیم حاکم بر الجزایر مبنی بردستگیری وسیع افراد این ملت بخصوص زندانی ساختن ده ها تن از اعضای جبهه نجات اسلامی وبستن مساجد بروی نماز گزاران رامحکوم وخواهان خاتمه هرچه زودتراین موضع در ان کشور شده است .

رهبر جمعیت اسلامی اظهار داشته ما این عمل ظالمانه رادر یك کشور اسلامی روی هرنیرنګ وبهانه که باشد شدیدا محکوم کرده ، ونزد ما جز اعلان جنگ با خدا و پیامبر مسلمانان مفهومی دیکری نمیتواند داشته باشد.

استاد ربانی همچنان از اقای بوضیاف که خود روزی درجمله مبارزان ملت الجزایر بود تقاضا کرد اجازه ندهد در واپسین روز های زندکی این لکه ننګی بر دامن شخص وی وتاریخ پر افتخار الجزیر گردد.

استاد ربانی در پایان افزود ازین شخصیت ملت برادر الجزایر میخواهم از راه احترام به ارا مردم وقبول نتایج انتخابات وتکمیل دور دوم ان برین فاجعه درد ناك خاتمه بخشیده وعامل پیاده شدن اهداف شوم استعمار گران در کشور شان نگردند

پر لیبیا باندی دامریکا دتیری ویره

واشنګتن ، رویتر اژانس :

دپان امریکن مسافر وړونکی الوتکی دراغورځیدو دکړکیچ دخطر ناکیدو په اثر هره شیبه پر لیبیا باندی دامریکا او نورو لویدیزو هیوادود یرغل ویره شته له همدی امله دلیبیا حکومت په پیره لوړه سطحه دخپلی دفاع لپاره تیاری پیل کړی دروسی ساخت سکډ میزایل یی پټو ځایونو ته انتقال کړی او دهوایی دفاع نظام دپیاوړتیا او منظمولو هڅه کوی .

بل لوری ته په واشنګتن کی دامریکا رسمی مقامات وایی چی له دوی سره ددی خبری پاخه اسناد شته چی لیبیا دلویدیزی نړی دبرید څخه ویره محسوسوی .

دلیبیا اولویدیزو هیوادو کړکیچ هغه وخت پیل شو چی امریکا ددی هیواد دوه تنه اوسیدونکی او دمخفی پولیسو دوه لوړ رتبه مامورین دخپلی مسافر وړونکی الوتکی په راغورځولو کی متهم وبلل اوله لیبیا څخه یی غوښتنه وکړه ترڅو دغه دوه تنه دامریکا حکومت ته تسلیم کړي.

دابوبکر صدیق (رض) په معهد کي دبم چاودنه

البنیان اژانس ، ددلوي ۲۸ مه

دیکشنبي په ماښام په ۹ بجو او پنځو دقیقو دپيښور سارسره نژدي دجلوزو په کمپ کي دحضرت ابوبکر صدیق(رض)په معهد کي دبم دیوي چاودني له امله دوه تنه ټپیان شول .

رپوټ وایي دغه بم هغه وخت وچاودید چي نوموړي معهد دشاګردانو اوومي دوري دفراغت له امله دیوي غونډي ترتیبات نیول شوي وو او په مراسمو کي ګڼون کوونکي میلمانه چي ځیني معروف جهادي شخصیتونه پکي وو، دډوډي په خوړلو مصروف وو.

که څه هم ددي چاودني اساسي علت ندي معلوم شوي خو دمعهد مرستیال استادنورمحمد البنیان اژانس ته ویلي دي چي کیداي شي ددي چاودني هدف په مراسمو کي دګډون کوونکو یو زیات شمیر میلمنو له مینځه وړل وي .

دالبنیان اژانس درپوټ له مخي بم دمعهد په انګړ کي ځښ شوي وو چي یو محصل او یومیلمه یي ټپیان کړل . ویل کیږي چي دحادثي دټپیانو صحي حالت الحمدلله ښه دي .

دیادوني وړ ده چي دروان کال دعقرب په میاشت کي هم نوموړي معهد ته چي درابطه عالم اسلامي له خوا تمویلیږي له بهر څخه یو بم ورغورځول شوي ووچي دهغي له امله یو تن شهید او دري تنه نور ټپیان شوي وو .

شمشیر داکلس بر فراز لیبیا •••

غرب آیالات متحده انګلستان ، فرانسه که در جنګ علیه عراق نیز همکاری متحدانه داشته اند مقاومت نماید.

کشورهای مذکور همچنان بخاطر کسب مشروعیت حمله علیه لیبیا از شورای امنیت ملل متحد فیصله اخذ نمودند که باید لیبیا افراد مذکور را تحویل امریکا نماید ، لیبیا مقاومت می کند ولی گفته حاضراست موضوع در محکمه بین المللی «ها گسا »بررسی گردد ویا هم کشورهای غرب میتوانند هیات با صلاحیت خود را جهت مشاهده محاکمه این دونفرمتهم به لیبیا بفرستند .

ایالات متحده وانګلستان وفرانسه به هیچیکی از پیشنهادات لیبیا موافقه نداشته انها همچنان تسلیمی افراد لیبیا راخلاف نورم بین المللی تقاضا دارند ، این امر تا حال در هیچ زمان صورت نپذیرفته است که یك کشور افراد خود را جهت محاکمه به کشور بیگانه تسلیم دهد.

کشورهای غرب تصمیم دارند در اواخر ماه جاری عیسوی شورای امنیت ملل متحد فیصله نامه رامبنی بر وضع تعزیرات اقتصادی علیه لیبیا وضع نماید البته این ها گام های بحساب می ایند که امریکا و هر کشور دیګرمتحدش میخواهند لیبیا را بزانو در اورند .

چند سال قبل نیز طیارات ایالات متحده بااستفاده از پایگاه نظامی خود در انګلستان به اتهام خود ساخته شهر بن غازی رابمباردمان نمودند بعدا اعلام گردید که هدف این حمله ازبین بردن قذافی رهبر لیبیا بوده است .

گرچه سیاست قذافی در برابر مسایل جهان عرب ،اسلام وسایر حوادث جهان نمیتواند دوستان دایمی برای خویش باقی ګذارد اما فشارهای جاری امریکا بر لیبیا به همه جهانیان نشان میدهد که امریکا میخواهد همان عقده راحل کند که تا حال نتوانسته بود انرا برطرف نماید.

حکم دوکتورین جدید ایالات متحده نیزهمین است که بخاطر حفظ منافع امریکا هر گونه مقاومت راولو که بر حق ملی واصیل باشد باقوه قهریه از میان بردارد .

لیبیا بادرك شرایط نوین حاضر گردیده است برای حل قضیه مذکور انعطاف قابل ذکر نشان دهد ولی این گونه انعطاف ها نتوانسته است خشم حکمران جدید نظم نوین جهانی را فرونشاند بناء بسیار متحمل است امریکا به یاری آنګلستان فرانسه علیه لیبیا به اقدام نظامی دست بزنند کشورهای عربی نیز که ناظر شرایط اند تلاش بخرچ دادند تا در زمینه پادرمیانی کنند واین امر در کنفرانس کشورهای عربی مطرح گردید که نتوانست درحل مساله مفید واقع گردد.

لذا خطرحمله نظامی امریکا ویارانش همچون شمشمیر داکلس بر فراز لیبیا معلق بوده وخطر فرود امدن ان هران موجود است .

دهیواد په تودو مورچلو کی

کابل:

په پیښور کی دقوماندانانو دشوری نظامی دفتر دکوه صافی څخه رپوټ ورکړی چی مجاهدینو دکابل دده سبز ولسوالی په صوفی خیلو سیمه کی دکابل رژیم دقواوو په امنیتی پوستو او نظامی مرکزونو باندی ددرندو وسلو برید وکړ چی پکی ددرندو او سپکو وسلو او مهماتو یوه زیرمه داور لمبه شوی اوله منځه تللی ده.

رپوټ زیاتوی چی په دغه برید کی درژیم ٤ تنه پلویان مړه او یو شمیر نور یی ټپیان شوی دی.

په رپوټ کی ویل شوی چی پدغه برید کی درژیم امنیتی پوستو یو شمیر درندی وسلی هم ویجاړی اوله منځه تلی دی.

پکتیا :

په پیښور کی دقوماندانانو شوری نظامی دفتر دپکتیا ولایت څخه وایی چی مجاهدینو دگردیز ښار په ختیځ امنیتی کمربند درژیم په پوستو باندی یو برید وکړ چی په نتیجه کی دخاد دشبکی ۳ تنه غړی محمد خان منگل، نوروز خان، او قیمت خان ژوندی نیولی شوی دی.

رپوټ زیاتوی چی ددغه برید په ترځ کی درژیم دامنیتی پوستو ۱۰ تنه عسکر دوسلو سره مجاهدینو ته تسلیم شوی دی.

ننگرهار :

دننگرهار ولایت څخه راغلی عینی شاهدانو میډیا ته رپوټ ورکړی چی دجلا ل اباد ښار په لمر ختیزه خوا باریکاب، حصارشاهی، بتی کوټ او دغنی خیلو ولسوالی په شاوخوا باندی دکابل ملحد رژیم په هوایی بریدونو کی نیپام او گرنیټی بمونه وروولی دی.

رپوټ زیاتوی چی په دغو بریدونو کی دغنی خیلو ولسوالی په کلیو کی دوه ماشومان دیو شمیر نورو اوسیدونکو سره سخت ټپیان شوی اوداوسیدو یو شمیر ودانی ړنگی او دخاورو سره برابری شوی دی.

کندهار :

بگزارش نمایندگی میډیا در کویته مجاهدین در ولایت قندهار با کسب معلومات قبلی ازمحل بر گزاری جلسه اعضای حزب کمونست کابل در شاه بازار شهر قندهار با کار گزاری یك ماین ده تن از اعضای حزب ملحد کابل را هلاك وسه تن دیگر را مجروح ساختند.

دعباس موسوي دجنازي په مراسمو کي دزرگونو تنو مظاهره

بیروت، رویتر اژانس :

په جنوبي لبنان کي دشیعه مذهبو مسلمانانو دگوند (حزب الله) دمشر علامه عباس موسوي تر شهادت وروسته په بیروت او نورو ښارونو کي دمظاهرو او کړکیچونو لړي پیل شوه او له همدي امله دمینځني ختیز دسولي دمذاکراتو ددریم پړاو چي په واشنگټن کي یي دپیل کیدو امکان وو، دځنډیدو امکانات یي لیدل کیږي.

رپوټونه وایي دبیروت په جنوب کي موسوي دوژل کیدو په احتجاج سختي مظاهري وشوي، چي مظاهره کوونکو داسرائیلو دظالمانه کړنوپر ضد یي شعارونه ورکول.

رپوټ زیاتوي مظاهره کوونکو داسرائیلو پر پوځیانو دډبرو وارونه وکړل، او دموسوي دانتقام اخیستو ژمنه یي وکړه.

رپوټ وایي اسرائیلو پوځیانو پر مظاهره کوونکو باندي اوښکي بهونکي گاز استعمال کړ، چي څه خاطر خواه لڅیي ونکړه.

بل لوري ته ویل کیږي چي دعباس موسوي په جنازه کي تقریباً (٥٠) زرو تنو گډون کړي وو. چي دلبنان له مختلفو سیمو څخه راغلي وو، چي توربیرغونه اودعباس موسوي عکسونه یي په لاس کي نیولي وو دیاوني وړ ده چي عباس موسوي پر لبنان باندي داسرائیلي الوتکو دوحشیانه بمباري په ترځ کي ووژل شو.

دجبهه جهاد جریدي په یوه گڼه کي دستر مجاهد الحاج مولوي جلال الدین حقاني صاحب پرخلاف یو مطلب خپور شوي و چي وروسته بیا حضرت صاحب صبغت الله مجددي دهغه مطلب دتردید په رابطه الحاج حقاني صاحب ته یو لیك استولي ؤ موږ دلته دجناب حضرت صاحب لیك درنو لوستونکو ته وړاندي کوو. اداره



بسم الله الرحمن الرحیم

دولت اسلامی افغانستان

شماره

تاریخ ۹/۱۰/۱۳۷۰ هـش

جناب محترم مجاهد کبیر جلال الدین حقانی صاحب   السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!

مکتوب سلامتی شما رسید و از نشریه فتوی در جریده جبهه راجع به شخص جناب شما تذکر داده بودید، به یقین عرض می شود که این فتوی و نشر به در وقتی صورت گرفته که بنده به خارج از پاکستان به سفر مشغول بودم، من کلی مخالف همچو عمل و فتوی بوده و به شخص شما و همه علماء و مجاهدین قلباً احترام دارم، از تفصیل آن فتوی در همان سه چهار روز واقف شدم که خیلی باعث رنجش من گردید، و از ادب و اخلاق شخص من و فامیلم این چنین نبوده به بعضی اشخاص و رهبران که کلمات بسیار ناگوار و قبیح در جراید رسمی خود در حق من استعمال کرده اند، من جوابی نداده ام چه جائیکه به شما که یک دوست سابقه دار با من هستید همچو پیش آمد و اظهاراتی را روادار باشم محال است، بهرحال من از آن عملی که صورت گرفته با اینکه نه به اشاره و نه به امر من صورت گرفته قلباً معذرت خواسته و انشاءالله تلافی آنرا در همان جریده خواهم نمود سلامتی و توفیق مزید شما را در راه اعلای کلمة الله و آزادی وطن عزیز از بارگاه رب العزت جل و علا مسئلت می نمایم < خداوند کریم حافظ شما >

صبغة الله المجددی

دپاکستان حکومت باید دافغانستان دقضیې

لاهور، ددلوی ۲۷ مه

دپاکستان دمرکزی کابینی وزیر او دشهید ضیاءالحق زوی اعجاز الحق په پاکستانی حکومت زور اچولی تر څو دافغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړی اوپری نږدی چی په افغانستان کی یوبل گوډاکی حکومت منځ ته راشی څکه چی دغه کار به د (۱۷) لکو تنو شهیدانو دوینو سره ستر خیانت وی. ده چی په لاهور کی یوه جوړشوی سیمنار ته چی شهید ضیاءالحق ته دپیرزوینی د وړاندی کولو په مناسبت جوړ شوی و وینا کوله اعجاز الحق وویل:

دپاکستان اوسنی حکومت باید دافغانانو قربانی په نظر کی ونیسی څکه چی اوسنی حکومت ته دپاکستان مسلمانانو دهمدی لپاره رایی ورکړی تر څو دافغانستان په هکله د شهید ضیاءالحق سیاست دکامیابی تر منزله ورسوی، سیمنار ته دنورو پرته څنو افغانی مشرانو فدرالی وزیرانو سناتورانو اودجماعت اسلامی مشر سناتور قاضی حسین احمد هم یو مفصله وینا وکړه له ده مخکی دپاکستان دمذهبی چارو وزیر مولانا عبدالستار خان نیازی هم دافغانانو او کشمیریانو سره دخپلی مرستی او ملگرتیا دملاتړ اعلان وکړ اووی ویل چی بایدپه دغه حساس وخت کی دبهرنیو عناصرو دپلانونو مخه ونیول شی، سیمنار ته دجماعت اسلامی مشر سناتور قاضی حسین احمد وویل چی دی اودده گوند به پری نږدی چی په افغانستان کی یو لادینه او سیکولر حکومت منځ ته راشی داڅکه چی مومنو او میرنیو افغانانو دغه ستر زخمونه دکوم سیکولر او لادینه حکومت دمنلو لپاره نه دی زغملی. ده دپاکستان په اوسنی پالیسی او دملگرو ملتو دسرمنشی په پنځه فقره ایز وړاندیز هم تکونه وکړل اووی ویل چی دمنځنی اسیا سره داقتصادی اړیکو دټینگولو لپاره به دافغانانو په دغو بی شمیره قربانیو خاوری وانړولی شی او نه به پردی عناصر پریښودلی شی چی خپل وړاندیزونه او طرحی په افغانانو تحمیل کړی ده دظاهر شاه په باره کی وروستی اوازی هم وغندلی اووی ویل چی دظاهرشاه حکومت به یواځی او یواځی دهند او څنو نورو طاغوتی عناصرو نماینده وی.

هنداو اسرائیل به په راتلونکی څو میاشتو کی سفیران ...

نوی ډیلی، رویتر اژانس

دهند او سرائیلو حکومتونه به په لنډو څو میاشتو کی په خپلو مینځونو کی دسفیرانو په سطحه خپل روابط ټینگ کړی.

دغه پریکړه دهند دصدراعظم نارسیم اراو او دیوه یهودی مشر «جی لبلر» تر مینځ دلیدنی کتنی او خبرو څخه وروسته شوی ده.

ددغه لیدنی کتنی څخه لږ وروسته دهند صدراعظم اعلان وکړ چی دهند او اسرائیلو ترمینځ دسفیرانو تبادله اوس یوازی دڅو میاشتو خبره ده.

نارسیم اراو دغه خبره دامنیت شورا په غونډه کی دگډون کولو لپاره نیویارک ته تر تلو لږ مخکی وکړه.

په هند کی لویدیز ډیپلوماتان وایی چی دصدراعظم دغه اعلان په نړیواله سطحه هند ته دمهم رول لوبولو ښه چانس ورپه برخه کوی.

که څه هم چی دهند حکومت د ۱۹۵۰م کال څخه راپدیخوا اسرائیل په رسمیت پیژندلی خو تراوسه دواړو خواوو اړیکی یوازی دقونسلگری په سطحه وی.

افغانها در الجزایر ...

اسلامی افغانستان از طرف امت اسلامی مورد تائید وپشتیبانی قرار گرفت و جوانان بیدار مسلمان جوقه جوقه از اکناف عالم به سنگرهای جهاد شتافتند و در راه پیروزی جهاد اسلامی در این خط جغرافیایی دور دست جان باختند.

ضروري خبرتیا :

دالحاج مولوي جلال الدین حقاني دجبهاتو فرهنگي تولني دفتر له پیښور څخه میرانشاه ته نقل شو خپلو درنو قلمي همکارانو، لیکوالانو او له مطبوعاتو سره اړوندو ورونو ته خبر ورکوو چي نور دفرهنگي تولني په پخواني مکاتباتي پته او فون نمبر پر ځاي په لاندیني پته له موږ سره رابطه ټینگه کړي دج، ج، محاذ عمومي

دفتر میرانشاه   فون نمبر ۸۲۰

درناوي

دالحاج مولوي جلال الدین حقاني دجبهاتو فرهنگي تولنه